



IZVJEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA

O FINANSIJSKIM IZVJEŠTAJIMA
ZA 2012. GODINU

Trgovačko preduzeće „TEKOM“ AD Teslić

Banja Luka, mart 2013. godine

SADRŽAJ

| | Strana |
|---|--------|
| IZVJEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA..... | 3 |
| BILANS STANJA..... | 4 |
| BILANS USPJEHA | 11 |
| BILANS TOKOVA GOTOVINE..... | 16 |
| IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA NA KAPITALU..... | 18 |
| NAPOMENE UZ IZVJEŠTAJ | 20 |

IZVJEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA

Upravnom odboru i Skupštini akcionara TP „Tekom“ a.d. Teslić

Izvršili smo reviziju priloženih finansijskih izvještaja Trgovačkog preduzeća „Tekom“ a.d. Teslić (u daljem tekstu: Društvo) koji obuhvataju izvještaj o finansijskom položaju na dan 31. decembra 2012. godine, izvještaj o ukupnom rezultatu u periodu od 01.01. do 31.12.2012. godine, izvještaj o promjenama na kapitalu i izvještaj o tokovima gotovine za godinu koja se završava na taj dan, kao i pregled značajnih računovodstvenih politika i napomena uz finansijske izvještaje za navedenu poslovnu godinu.

Odgovornost rukovodstva za finansijske izvještaje

Rukovodstvo je odgovorno za sastavljanje i objektivnu prezentaciju ovih finansijskih izvještaja u skladu sa računovodstvenim propisima Republike Srpske, kao i za interne kontrole koje su relevantne za pripremu finansijskih izvještaja koji ne sadrže pogrešne informacije od materijalnog značaja, nastale usljed neregularnosti ili greške.

Odgovornost revizora

Naša odgovornost je da izrazimo mišljenje o priloženim finansijskim izvještajima na osnovu obavljene revizije. Reviziju smo obavili u skladu sa Međunarodnim standardima revizije. Ovi standardi nalažu usaglašenost sa etičkim principima, kao i da reviziju planiramo i obavimo na način koji omogućava da se, u razumnoj mjeri, uvjerimo da finansijski izvještaji ne sadrže pogrešne informacije od materijalnog značaja.

Revizija uključuje sprovođenje postupaka u cilju pribavljanja revizijskih dokaza o iznosima i informacijama objelodanjenim u finansijskim izvještajima. Odabrani postupci su zasnovani na prosuđivanju revizora, uključujući procjenu rizika materijalno značajnih grešaka sadržanih u finansijskim izvještajima, nastalih usljed neregularnosti ili greške. Prilikom procjene ovih rizika, revizor razmatra interne kontrole koje su relevantne za sastavljanje i objektivnu prezentaciju finansijskih izvještaja, u cilju osmišljavanja najboljih mogućih revizorskih procedura, ali ne u cilju izražavanja mišljenja o efikasnosti sistema internih kontrola Društva. Revizija, takođe uključuje ocjenu primijenjenih računovodstvenih politika i vrednovanje značajnih procjena koje je izvršilo rukovodstvo, kao i ocjenu opšte prezentacije finansijskih izvještaja.

Smatramo da su revizijski dokazi koje smo pribavili dovoljni i odgovarajući i da objezbjeđuju razumnu osnovu za izražavanje našeg mišljenja.

Mišljenje

Po našem mišljenu finansijski izvještaji istinito i objektivno, po svim materijalno značajnim pitanjima, prikazuju finansijski položaj Društva na dan 31.12.2012. godine, kao i rezultate njegovog poslovanja i tokove gotovine za godinu koja se završava na taj dan u skladu sa Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja.

„EF REVIZOR“ d.o.o.

Banja Luka, Gajeva 12.

Datum: 20. mart 2013. godine

OVLAŠĆENI REVIZOR

Nedeljko Marinković

BILANS STANJA
(Izveštaj o finansijskom položaju)
na dan 31.12.2012. godine

u KM

| Grupa računa, račun | POZICIJA | Oznaka AOP-a | Iznos na dan bilansa tekuće godine | | | Iznos na dan bilansa prethodne godine (početno stanje) |
|---------------------|---|--------------|------------------------------------|----------------------|------------------|--|
| | | | Bruto | Ispravka vrijednosti | Neto (4-5) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | A K T I V A | 001 | | | | |
| | A. STALNA IMOVINA (002+008+015+021+030) | | 1.606.944 | 536.423 | 1.070.521 | 1.091.515 |
| 01 | I NEMATERIJALNA ULAGANJA (003 do 007) | 002 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 010 | 1. Ulaganja u razvoj | 003 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 011 | 2. Koncesije, patenti, licence i ostala prava | 004 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 012 | 3. Goodwill | 005 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 014 | 4. Ostala nematerijalna ulaganja | 006 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 015 i 016 | 5. Avansi i nematerijalna ulaganja u pripremi | 007 | 0 | 0 | 0 | |
| 02 | II NEKRETNINE, POSTROJENJA, OPREMA I INVESTICIONE NEKRETNINE (009 do 014) | 008 | 1.606.944 | 536.423 | 1.070.521 | 1.091.515 |
| 020 | 1. Zemljište | 009 | 209.945 | 0 | 209.945 | 209.945 |
| 021 | 2. Građevinski objekti | 010 | 939.785 | 247.947 | 664.838 | 680.392 |
| 022 | 3. Postrojenja i oprema | 011 | 457.214 | 261.476 | 195.738 | 201.178 |
| 023 | 4. Investicione nekretnine | 012 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 027 i 028 | 5. Avansi i nekretnine, postrojenja, oprema i investicione nekretnine u pripremi | 013 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 029 | 6. Ulaganje na tuđim nekretninama, postrojenjima i opremi | 014 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | III BIOLOŠKA SREDSTVA I SREDSTVA KULTURE (016 od 020) | 015 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 030 | 1. Šume | 016 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 031 | 2. Višegodišnji zasadi | 017 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 032 | 3. Osnovno stado | 018 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 033 | 4. Sredstva kulture | 019 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 038 i 039 | 5. Avansi i biološka sredstva i sredstva kulture u pripremi | 020 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | IV DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI (022 do 029) | 021 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 040, dio 049 | 1. Učešće u kapitalu zavisnih pravnih lica | 022 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 041, dio 049 | 2. Učešće u kapitalu drugih pravnih lica | 023 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 042, dio 049 | 3. Dugoročni krediti povezanim pravnim licima | 024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 043, dio 049 | 4. Dugoročni krediti u zemlji | 025 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 044, dio 049 | 5. Dugoročni krediti u inostranstvu | 026 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 045, dio 049 | 6. Finansijska sredstva raspoloživa za prodaju | 027 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 046, dio 049 | 7. Finansijska sredstva koja se drže do roka dospeljeća | 028 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 048, dio 049 | 8. Ostali dugoročni finansijski plasmani | 029 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 050 | V ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA | 030 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | V. TEKUĆA IMOVINA (032+039+060) | 031 | 880.953 | 148.046 | 732.907 | 588.315 |
| 10 do 15 | I ZALIHE, STALNA SREDSTVA I SREDSTVA OBUSTAVLJENOG POSLOVANJA NAMIJENJENA PRODAJI (033 DO 038) | 032 | 711.903 | 148.046 | 563.857 | 508.379 |
| 100 do 109 | 1. Zalihe materijala | 033 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 do 112 | 2. Zalihe nedovršene proizvodnje, poluproizvoda i | 034 | 0 | 0 | 0 | 0 |



| | | | | | | |
|----------------------|---|------------|------------------|----------------|------------------|------------------|
| | nedovršenih usluga | | | | | |
| 120 | 3. Zalihe gotovih proizvoda | 035 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130 do 139 | 4. Zalihe robe | 036 | 711.903 | 148.046 | 563.857 | 508.379 |
| 140 do 149 | 5. Stalna sredstva i sredstva obustavljenog poslovanja namijenjena prodaji | 037 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 150 do 159 | 6. Dati avansi | 038 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | II KRATK. POTRAŽ., PLASMANI I GOTOVINA (040+046+055+058+059) | 039 | 169.050 | 0 | 169.050 | 79.936 |
| 20, 21, 22 | 1. Kratkoročna potraživanja (041 DO 045) | 040 | 137.687 | 0 | 137.687 | 41.397 |
| 200, dio 209 | a) Kupci - povezana pravna lica | 041 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 201, dio 209 | b) Kupci u zemlji | 042 | 136.802 | 0 | 136.802 | 40.512 |
| 202, dio 209 | v) Kupci u inostranstvu | 043 | | | | |
| 210 do 219 | g) Potraživanja iz specifičnih poslova | 044 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 220 do 229 | d) Druga kratkoročna potraživanja | 045 | 885 | 0 | 885 | 885 |
| 23 | 2. Kratkoročni finansijski plasmani (047 do 054) | 046 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 230, dio 239 | a) Kratkoročni krediti povezanim pravnim licima | 047 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 231, dio 239 | b) Kratkoročni krediti u zemlji | 048 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 232, dio 239 | v) Kratkoročni krediti u inostranstvu | 049 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 233 i 234 | g) Dio dugoročnih finansijskih plasmana koji dospijeva za naplatu u periodu do godinu dana | 050 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 235, dio 239 | d) Finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha namijenjena trgovanju | 051 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 236, dio 239 | đ) Finansijska sredstva označena po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha | 052 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 237 | e) Otkupljene sopstvene akcije i otkupljeni sopstveni udjeli namijenjeni prodaji ili poništavanju | 053 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 238, dio 239 | ž) Ostali kratkoročni plasmani | 054 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Gotovinski ekvivalenti i gotovina (056+057) | 055 | 30.841 | 0 | 30.841 | 37.975 |
| 240 | a) Gotovinski ekvivalenti - hartije od vrijednosti | 056 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 241 do 249 | b) Gotovina | 057 | 30.841 | 0 | 30.841 | 37.975 |
| 270 do 279 | 4. Porez na dodatnu vrijednost | 058 | 91 | 0 | 91 | 204 |
| 280 do 289, osim 288 | 5. Aktivna vremenska razgraničenja | 059 | 431 | 0 | 431 | 360 |
| 288 | III ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA | 060 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | V. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA | 061 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | G. POSLOVNA AKTIVA (001+031+061) | 062 | 2.487.897 | 684.469 | 1.803.428 | 1.679.830 |
| 880 do 888 | D. VANBILANSNA AKTIVA | 063 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Đ. UKUPNA AKTIVA (062+063) | 064 | 2.487.897 | 684.469 | 1.803.428 | 1.679.830 |

BILANS STANJA (nastavak)
(Izveštaj o finansijskom položaju)
na dan 31.12.2012. godine

u KM

| Grupa računa, račun | POZICIJA | Oznaka AOP-a | Tekuća godine | Prethodna godine |
|------------------------|---|-----------------|------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | P A S I V A | | | |
| | A. KAPITAL (102-109+110+111+114+115-116+117-122) | 101 | 875.873 | 827.791 |
| 30 | I OSNOVNI KAPITAL (103 do 108) | 102 | 794.070 | 794.070 |
| 300 | 1. Akcijski kapital | 103 | 794.070 | 794.070 |
| 302 | 2. Udjeli društva sa ograničenom odgovornošću | 104 | 0 | 0 |
| 303 | 3. Zadržni udjeli | 105 | 0 | 0 |
| 304 | 4. Ulozi | 106 | 0 | 0 |
| 305 | 5. Državni kapital | 107 | 0 | 0 |
| 306 | 6. Ostali osnovni kapital | 108 | 0 | 0 |
| 31 | II UPISANI NEUPLAĆENI KAPITAL | 109 | 0 | 0 |
| 320 | III EMISIONA PREMIJA | 110 | 0 | 0 |
| dio 32 | IV REZERVE (112+113) | 111 | 1.991 | 0 |
| 321 | 1. Zakonske rezerve | 112 | 1.991 | 0 |
| 322 | 2. Statutarne rezerve | 113 | 0 | 0 |
| 330. 331 i 334 | V REVALORIZACIONE REZERVE | 114 | 0 | 0 |
| 332 | VI NEREALIZOVANI DOBICI PO OSNOVU FINANSIJSKIH SREDSTAVA RASPOLOŽIVIH ZA PRODAJU | 115 | 0 | 0 |
| 333 | VII NEREALIZOVANI GUBICI PO OSNOVU FINANSIJSKIH SREDSTAVA RASPOLOŽIVIH ZA PRODAJU | 116 | 0 | 0 |
| 34 | VII NERASPOREĐENI DOBITAK (118 do 121) | 117 | 79.812 | 39.828 |
| 340 | 1. Neraspoređeni dobitak iz ranijih godina | 118 | 31.729 | 0 |
| 341 | 2. Neraspoređeni dobitak tekuće godine | 119 | 48.083 | 0 |
| 342 | 3. Neraspoređeni višak prihoda nad rashodima | 120 | 0 | 0 |
| 343 | 4. Neto prihod od samostalne djelatnosti | 121 | 0 | 0 |
| 35 | IX GUBITAK DO VISINE KAPITALA (123 + 124) | 122 | 0 | 6.107 |
| 350 | 1. Gubitak iz ranijih godina | 123 | 0 | 6.107 |
| 351 | 2. Gubitak tekuće godine | 124 | 0 | 0 |
| 40 | B. DUGOROČNA REZERVISANJA (126 do 131) | 125 | 0 | 0 |
| 400 | 1. Rezervisanja za troškove u garantnom roku | 126 | 0 | 0 |
| 401 | 2. Rezervisanja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava | 127 | 0 | 0 |
| 402 | 3. Retervisanja za zadržane kaucije i depozite | 128 | 0 | 0 |
| 403 | 4. Rezervisanja za troškove restrukturisanja | 129 | 0 | 0 |
| 404 | 5. Rezervisanja za naknade i beneficije zaposlenih | 130 | 0 | 0 |
| 405 | 6. Ostala dugoročna rezervisanja | 131 | 0 | 0 |
| | V. OBAVEZE (133 do 142) | 132 | 927.555 | 852.039 |
| 41. osim 418 | I DUGOROČNE OBAVEZE (134 do 141) | 133 | 3.050 | 15.335 |
| 410 | 1. Obaveze koje se mogu konvertovati u kapital | 134 | 0 | 0 |
| 411 | 2. Obaveze prema povezanim pravnim licima | 135 | 0 | 0 |
| 412 | 3. Obaveze po emitovanim dugoročnim hartijama od vrijednosti | 136 | 0 | 0 |
| 413 i 414 | 4. Dugoročni krediti | 137 | 3.050 | 15.335 |
| 415 i 416 | 5. Dugoročne obaveze po finansijskom lizingu | 138 | 0 | 0 |

| | | | | |
|--------------|---|------------|------------------|------------------|
| 417 | 6. Dugoročne obaveze po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha | 139 | 0 | 0 |
| 418 | 7. Odložene poreske obaveze | 140 | 0 | 0 |
| 419 | 8. Ostale dugoročne obaveze | 141 | 0 | 0 |
| 42 do 48 | II KRATKOROČNE OBAVEZE (143+148+153+154+155+156+157+158+159+160) | 142 | 924.505 | 836.704 |
| 42 | 1. Kratkoročne finansijske obaveze (144 do 147) | 143 | 102.027 | 110.151 |
| 420 do 423 | a) Kratkoročni krediti i obaveze po emitovanim kratkoročnim hartijama od vrijednosti | 144 | 89.742 | 35.366 |
| 424 i 425 | b) Dio dugoročnih finansijskih obaveza koji za plaćanje dopijeva u periodu do godinu dana | 145 | 12.285 | 74.785 |
| 426 | v) Kratkoročne obaveze po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha | 146 | 0 | 0 |
| 429 | g) Ostale kratkoročne finansijske obaveze | 147 | 0 | 0 |
| 43 | 2. Obaveze iz poslovanja (149 do 152) | 148 | 740.857 | 664.990 |
| 430 | a) Primitveni avansi, depoziti i kaucije | 149 | 0 | 0 |
| 431 | b) Dobavljači - povezana pravna lica | 150 | 0 | 0 |
| 432 i 433 | v) Ostali dobavljači | 151 | 740.857 | 664.990 |
| 439 | g) Ostale obaveze | 152 | 0 | 0 |
| 440 do 449 | 3. Obaveze iz specifičnih poslova | 153 | 9.346 | 10.549 |
| 450 do 458 | 4. Obaveze za zarade i naknade zarada | 154 | 31.596 | 27.793 |
| 460 do 469 | 5. Druge obaveze | 155 | 6.797 | 6.680 |
| 470 do 479 | 6. Porez na dodatu vrijednost | 156 | 15.500 | 2.856 |
| 48. osim 481 | 7. Obaveze za ostale poreze, doprinose i druge dažbine | 157 | 9.984 | 8.215 |
| 481 | 8. Obaveze za porez na dobitak | 158 | 8.398 | 5.470 |
| 49. osim 495 | 9. Pasivna vremenska razgraničenja | 159 | 0 | 0 |
| 495 | 10. Odložene poreske obaveze | 160 | 0 | 0 |
| | G. POSLOVNA PASIVA (101+125+132) | 161 | 1.803.428 | 1.679.830 |
| 890 do 898 | D. VANBILANSNA PASIVA | 162 | 0 | 0 |
| | Đ. UKUPNA PASIVA (161+162) | 163 | 1.803.428 | 1.679.830 |

Potpisano u ime Društva
Direktor
Đekić Rajko

BILANS USPJEHA
(Izveštaj o ukupnom rezultatu u periodu)
od 01.01. do 31.12.2012. godine

u KM

| Grupa ili dio grupe računa | POZICIJA | Oznaka AOP-a | Iznos | |
|----------------------------|---|--------------|------------------|------------------|
| | | | Tekuća godina | Prethodna godina |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | A. POSLOVNI PRIHODI I RASHODI | 201 | | |
| | I POSLOVNI PRIHODI (202+206+210+211-212+213-214+215) | | 4.959.485 | 4.207.657 |
| 60 | 1. Prihodi od prodaje robe (203 do 205) | 202 | 4.913.819 | 4.156.590 |
| 600 | a) Prihodi od prodaje robe povezanim pravnim licima | 203 | 0 | 0 |
| 601 | b) Prihodi od prodaje robe na domaćem tržištu | 204 | 0 | 0 |
| 602 | v) Prihodi od prodaje robe na inostranom tržištu | 205 | 0 | 0 |
| 61 | 2. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga (207 do 209) | 206 | 42.304 | 22.956 |
| 610 | a) Prihodi od prodaje učinaka povezanim pravnim licima | 207 | 0 | 0 |
| 611 | b) Prihodi od prodaje učinaka na domaćem tržištu | 208 | 0 | 0 |
| 612 | v) Prihodi od prodaje učinaka na ino tržištu | 209 | 0 | 0 |
| 62 | 3. Prihodi od kativiranja ili potrošnje robe i učinaka | 210 | 0 | 0 |
| 630 | 4. Povećanje vrijednosti zaliha učinaka | 211 | 0 | 0 |
| 631 | 5. Smanjenje vrijednosti zaliha učinaka | 212 | 0 | 0 |
| 640 i 641 | 6. Povećanje vrijednosti investicionih nekretnina i bioloških sredstava koja se ne amortizuju | 213 | 0 | 0 |
| 642 i 643 | 7. Smanjenje vrijednosti investicionih nekretnina i bioloških sredstava koja se ne amortizuju | 214 | 0 | 0 |
| 650 do 659 | 8. Ostali poslovni prihodi | 215 | 3.362 | 28.111 |
| | II POSLOVNI RASHODI (217+218+219+222+223+226+227+228) | 216 | 4.888.055 | 4.150.022 |
| 500 do 502 | 1. Nabavna vrijednost prodane robe | 217 | 4.321.347 | 3.657.196 |
| 510 do 513 | 2. Troškovi materijala | 218 | 53.043 | 48.460 |
| 52 | 3. Troškovi zarada, naknada zarada i ostalih ličnih rashoda (220+221) | 219 | 369.145 | 321.885 |
| 520 i 521 | a) Troškovi bruto zarada i bruto naknada zarada | 220 | 368.986 | 320.644 |
| 522 i 529 | b) Ostali lični rashodi | 221 | 159 | 1.241 |
| 530 do 539 | 4. Troškovi proizvodnih usluga | 222 | 37.394 | 27.801 |
| 54 | 5. Troškovi amortizacije i rezervisanja (224+225) | 223 | 60.087 | 50.852 |
| 540 | a) Troškovi amortizacije | 224 | 60.087 | 50.852 |
| 541 do 549 | b) Troškovi rezervisanja | 225 | 0 | 0 |
| 55. osim 555 i 556 | 6. Nematerijalni troškovi (bez poreza i doprinosa) | 226 | 30.717 | 29.838 |
| 555 | 7. Troškovi poreza | 227 | 15.959 | 13.669 |
| 556 | 8. Troškovi doprinosa | 228 | 363 | 321 |
| | B. POSLOVNI DOBITAK (201-216) | 229 | 71.430 | 57.635 |
| | V. POSLOVNI GUBITAK (216-201) | 230 | 0 | 0 |
| 66 | G. FINANSIJSKI PRIHODI I RASHODI | 231 | | |
| | I FINANSIJSKI PRIHODI (232 do 237) | | 8 | 16 |
| 660 | 1. Finansijski prihodi od povezanih pravnih lica | 232 | 0 | 0 |
| 661 | 2. Prihodi od kamata | 233 | 8 | 16 |
| 662 | 3. Pozitivne kursne razlike | 234 | 0 | 0 |
| 663 | 4. Prihodi od efekata valutne klauzule | 235 | 0 | 0 |
| 664 | 5. Prihodi od učešća u dobitku zajedničkih ulaganja | 236 | 0 | 0 |

| | | | | |
|-----|---|------------|---------------|---------------|
| 669 | 6. Ostali finansijski prihodi | 237 | 0 | 0 |
| 56 | II FINANSIJSKI RASHODI (239 do 243) | 238 | 7.255 | 11.628 |
| 560 | 1. Finansijski rashodi po osnovu odnosa povezanih pravnih lica | 239 | 0 | 0 |
| 561 | 2. Rashodi kamata | 240 | 7.255 | 11.628 |
| 562 | 3. Negativne kursne razlike | 241 | 0 | 0 |
| 563 | 4. Rashodi po osnovu valutne klauzule | 242 | 0 | 0 |
| 564 | 5. Ostali finansijski rashodi | 243 | 0 | 0 |
| | D. DOBITAK REDOVNE AKTIVNOSTI (229+231-238) ili (231-238-230) | 244 | 64.183 | 46.023 |
| | D. GUBITAK REDOVNE AKTIVNOSTI (230+238-231) ili (238-229-231) | 245 | 0 | 0 |
| 67 | E. OSTALI PRIHODI I RASHODI | 246 | 20.811 | 25.200 |
| | I. OSTALI PRIHODI (247 do 256) | | | |
| 670 | 1. Dobici po osnovu prodaje nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja i opreme | 247 | 4.759 | 8.500 |
| 671 | 2. Dobici po osnovu prodaje investicionih nekretnina | 248 | 0 | 0 |
| 672 | 3. Dobici po osnovu prodaje bioloških sredstava | 249 | 0 | 0 |
| 673 | 4. Dobici po osnovu prodaje sredstava obustavljenog poslovanja | 250 | 0 | 0 |
| 674 | 5. Dobici po osnovu prodaje učešća u kapitalu i dugoročnih HOV | 251 | 0 | 0 |
| 675 | 6. Dobici po osnovu prodaje materijala | 252 | 0 | 0 |
| 676 | 7. Viškovi, izuzimajući viškove zaliha učinaka | 253 | 27 | 57 |
| 677 | 8. Naplaćena otpisana potraživanja | 254 | 0 | 0 |
| 678 | 9. Prihodi po osnovu ugovorene zaštite od rizika, koji ne ispunjavaju uslove da se iskažu u okviru revalorizacionih rezervi | 255 | 0 | 0 |
| 679 | 10. Prihodi od smanjenja obaveza, ukidanja neiskorišćenih dugoročnih rezervisanja i ostali nepomenuti prihodi | 256 | 16.025 | 16.643 |
| 57 | II OSTALI RASHODI (258 do 267) | 257 | 30.768 | 25.926 |
| 570 | 1. Gubici po osnovu prodaje i rashodovanja nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja i opreme | 258 | 0 | 0 |
| 571 | 2. Gubici po osnovu prodaje i rashodovanja investicionih nekretnina | 259 | 0 | 0 |
| 572 | 3. Gubici po osnovu prodaje i rashodovanja bioloških sredstava | 260 | 0 | 0 |
| 573 | 4. Gubici po osnovu prodaje sredstava obustavljenog poslovanja | 261 | 0 | 0 |
| 574 | 5. Gubici po osnovu prodaje učešća u kapitalu i hartija od vrijednosti | 262 | 0 | 0 |
| 575 | 6. Gubici po osnovu prodaje materijala | 263 | 0 | 0 |
| 576 | 7. Manjkovi, izuzimajući manjkove zaliha materijala | 264 | 3.923 | 645 |
| 577 | 8. Rashodi po osnovu zaštite od rizika, koji ne ispunjavaju uslove da se iskažu u okviru revalorizacionih rezervi | 265 | 0 | 0 |
| 578 | 9. Rashodi po osnovu ispravke vrijednosti i otpisa potraživanja | 266 | 26.845 | 25.281 |
| 579 | 10. Rashodi po osnovu rashodovanja zaliha materijala i robe i ostali rashodi | 267 | 0 | 545 |
| | Ž. DOBITAK PO OSNOVU OSTALIH PRIHODA I RASHODA (246-257) | 268 | 0 | 0 |
| | Z. GUBITAK PO OSNOVU OSTALIH PRIHODA I RASHODA (257-246) | 269 | 9.957 | 726 |
| 68 | I. PRIHODI I RASHODI OD USKLADIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE I PRIHODI OD USKLADIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE (271 do 279) | 270 | 0 | 0 |
| 680 | 1. Prihodi od usklađivanja vrijednosti nematerijalnih ulaganja | 271 | 0 | 0 |
| 681 | 2. Prihodi od usklađivanja vrijednosti nekretnina, postrojenja i opreme | 272 | 0 | 0 |
| 682 | 3. Prihodi od usklađivanja vrijednosti investicionih nekretnina za koje se obračunava amortizacija | 273 | 0 | 0 |
| 683 | 4. Prihodi od usklađivanja vrijednosti bioloških sredstava za koje se obračunava amortizacija | 274 | 0 | 0 |
| 684 | 5. Prihodi od usklađivanja vrijednosti dugoročnih finansijskih plasmana i finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju | 275 | 0 | 0 |
| 685 | 6. Prihodi od usklađivanja vrijednosti zaliha materijala i robe | 276 | 0 | 0 |
| 686 | 7. Prihodi od usklađivanja vrijednosti kratkoročnih finansijskih plasmana | 277 | 0 | 0 |
| 687 | 8. Prihodi od usklađivanja vrijednosti kapitala (negativni goodwill) | 278 | 0 | 0 |
| 689 | 9. Prihodi od usklađivanja vrijednosti ostale imovine | 279 | 0 | 0 |

| | | | | |
|-----------|--|------------|------------------|------------------|
| 58 | II RASHODI OD USKLADIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE (281 do 288) | 280 | 0 | 0 |
| 580 | 1. Obezvredjenje nematerijalnih ulaganja | 281 | 0 | 0 |
| 581 | 2. Obezvredjenje nekretnina, postrojenja i opreme | 282 | 0 | 0 |
| 582 | 3. Obezvredjenje investicionih nekretnina za koje se obračunava amortizacija | 283 | 0 | 0 |
| 583 | 4. Obezvredjenje bioloških sredstava za koje se obračunava amortizacija | 284 | 0 | 0 |
| 584 | 5. Obezvredjenje dugoročnih finansijskih plasmana i finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju | 285 | 0 | 0 |
| 585 | 6. Obezvredjenje zaliha materijala i robe | 286 | 0 | 0 |
| 586 | 7. Obezvredjenje kratkoročnih finansijskih plasmana | 287 | 0 | 0 |
| 589 | 8. Obezvredjenje stalne imovine | 288 | 0 | 0 |
| | J. DOBITAK PO OSNOVU VRIJEDNOSTI USKLADIVANJA IMOVINE (270-280) | 289 | 0 | 0 |
| | K. GUBITAK PO OSNOVU VRIJEDNOSTI USKLADIVANJA IMOVINE (280-270) | 290 | 0 | 0 |
| 690 i 691 | L. PRIHODI PO OSNOVU PROMJENE RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA I ISPRAVKE GREŠAKA IZ RANIJIH GODINA | 291 | 0 | 0 |
| 590 i 591 | LJ. RASHODI PO OSNOVU PROMJENE RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA I ISPRAVKE GREŠAKA IZ RANIJIH GODINA | 292 | 0 | 0 |
| | M. DOBITAK I GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA | 293 | 54.226 | 45.297 |
| | 1. Dobitak prije oporezivanja (244+268+289 +291-292-245-269-290) | | | |
| | 2. Gubitak prije oporezivanja (245+269+290+292-291-244-268-289) | 294 | 0 | 0 |
| 721 | N. TEKUĆI I ODLOŽENI POREZ NA DOBIT | | | |
| | 1. Poreski rashodi perioda | 295 | 6.143 | 5.470 |
| dio 722 | 2. Odloženi poreski rashodi perioda | 296 | | 0 |
| dio 722 | 3. Odloženi poreski prihodi perioda | 297 | | 0 |
| | NJ. NETO DOBITAK I NETO GUBITAK PERIODA | 298 | 48.083 | 39.827 |
| | 1. Neto dobitak tekuće godine (293-294-295-296+297) | | | |
| | 2. Neto gubitak tekuće godine (294-293+295+296-297) | 299 | 0 | 0 |
| | UKUPNI PRIHODI (201+231+246+270+291) | 300 | 4.980.304 | 4.232.873 |
| | UKUPNI RASHODI (216+238+257+280+292) | 301 | 4.926.078 | 4.187.576 |
| 723 | O. MEĐUDIVIDENDE I DRUGI VIDOVI RASPODJELE DOBITKA U TOKU PERIODA | 302 | | |
| | Dio neto dobitka/gubitka koji pripada većinskim vlasnicima | 303 | | |
| | Dio neto dobitka/gubitka koji pripada manjinskim vlasnicima | 304 | | |
| | Obična zarada po akciji | 305 | | |
| | Razrijeđena zarada po akciji | 306 | | |
| | Prosječan broj zaposlenih po osnovu časova rada | 307 | 32 | 30 |
| | Prosječan broj zaposlenih po osnovu stanja na kraju mjeseca | 308 | 33 | 31 |

BILANS TOKOVA GOTOVINE
u periodu od 01.01. do 31.12.2012. godine

u KM

| POZICIJA | Oznaka AOP-a | Iznos | |
|---|-----------------|------------------|---------------------|
| | | Teuća godina | Prethodna godina |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI | | | |
| I Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (502 do 504) | 501 | 4.879.220 | 4.191.176 |
| 1. Prilivi od kupaca i primljeni avansi | 502 | 4.863.195 | 4.174.479 |
| 2. Prilivi od premija, subvencija, dotacija i sl. | 503 | 0 | 0 |
| 3. Ostali prilivi iz poslovnih aktivnosti | 504 | 16.025 | 16.697 |
| II Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (506 do 510) | 505 | 4.836.985 | 4.013.652 |
| 1. Odlivi po osnovu isplata dobavljačima i dati avansi | 506 | 4.415.832 | 3.637.410 |
| 2. Odlivi po osnovu isplata zarada, naknada zarada i ostalih ličnih rashoda | 507 | 365.342 | 319.228 |
| 3. Odlivi po osnovu kamata | 508 | 7.255 | 11.628 |
| 4. Odlivi po osnovu poreza na dobit | 509 | 3.215 | 5.470 |
| 5. Ostali odlivi iz poslovnih aktivnosti | 510 | 45.341 | 39.916 |
| III Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (501-505) | 511 | 42.235 | 177.524 |
| IV Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (505-501) | 512 | 0 | 0 |
| B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA | | | |
| I Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (514 do 519) | 513 | 15.508 | 8.516 |
| 1. Prilivi po osnovu kratkoročnih finansijskih plasmana | 514 | 0 | 0 |
| 2. Prilivi po osnovu prodaje akcija i udjela | 515 | 0 | 0 |
| 3. Prilivi po osnovu prodaje nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme, investicionih nekretnina i bioloških sredstava | 516 | 15.500 | 8.500 |
| 4. Prilivi po osnovu kamata | 517 | 8 | 16 |
| 5. Prilivi od dividendi i učešća u dobitku | 518 | 0 | 0 |
| 6. Prilivi po osnovu ostalih dugoročnih finansijskih plasmana | 519 | 0 | 0 |
| II Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (521 do 524) | 520 | 49.833 | 43.761 |
| 1. Odlivi po osnovu kratkoročnih finansijskih plasmana | 521 | 0 | 0 |
| 2. Odlivi po osnovu kupovine akcija i udjela | 522 | 0 | 0 |
| 3. Odlivi po osnovu kupovine nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme, investicionih nekretnina i bioloških sredstava | 523 | 49.833 | 43.761 |
| 4. Odlivi po osnovu ostalih dugoročnih finansijskih plasmana | 524 | 0 | 0 |
| III Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (513-520) | 525 | 0 | 0 |
| IV Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (520-513) | 526 | 34.325 | 35.245 |
| V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA | | | |
| I Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (528 do 531) | 527 | 123.075 | 36.855 |
| 1. Prilivi po osnovu povećanja osnovnog kapitala | 528 | 0 | 0 |
| 2. Prilivi po osnovu dugoročnih kredita | 529 | 0 | 36.855 |
| 3. Prilivi po osnovu kratkoročnih kredita | 530 | 123.075 | 0 |
| 4. Prilivi po osnovu ostalih dugoročnih i kratkoročnih obaveza | 531 | 0 | 0 |
| II Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (533 do 538) | 532 | 138.118 | 176.356 |
| 1. Odlivi po osnovu otkupa sopstvenih akcija i udjela | 533 | 0 | 0 |
| 2. Odlivi po osnovu dugoročnih kredita | 534 | 0 | 0 |
| 3. Odlivi po osnovu kratkoročnih kredita | 535 | 0 | 60.000 |
| 4. Odlivi po osnovu finansijskog lizinga | 536 | 0 | 0 |
| 5. Odlivi po osnovu isplaćenih dividendi | 537 | 0 | 0 |

| | | | |
|--|-----|------------------|------------------|
| 6. Odlivi po osnovu ostalih dugoročnih i kratkoročnih obaveza | 538 | 138.118 | 116.356 |
| III Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (527-532) | 539 | 0 | 0 |
| IV Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (532-527) | 540 | 15.043 | 139.501 |
| G. UKUPNI PRILIVI GOTOVINE (501+513+527) | 541 | 5.017.803 | 4.236.547 |
| D. UKUPNI ODLIVI GOTOVINE (505+520+532) | 542 | 5.024.936 | 4.233.769 |
| Đ. NETO PRILIV GOTOVINE (541-542) | 543 | 0 | 2.778 |
| E. NETO ODLIV GOTOVINE (542 - 541) | 544 | 7.133 | 0 |
| Ž. GOTOVINA NA POČETKU OBRAČUNSKOG PERIODA | 545 | 37.975 | 35.197 |
| Z. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE | 546 | 0 | 0 |
| I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE | 547 | 0 | 0 |
| J. GOTOVINA NA KRAJU OBRAČ. PERIODA (545+543-544+546-547) | 548 | 30.842 | 37.975 |



IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA U KAPITALU
u periodu od 01.01. do 31.12.2012. godine

u KM

| VRSTE PROMJENE NA KAPITALU | DIO KOJI PRIPADA VLASNICIMA KAPITALA (MATIČNOG) DRUŠTVA | | | | | | | Manjinski interes | UKUPNI KAPITAL |
|--|---|---|--|---|--|---|---------|-------------------|----------------|
| | Oznaka za AOP | Akcijski kapital i udjeli u društvu sa ograničenom odgovornošću | Revalorizacione rezerve (MRS 16, MRS 21. i MRS 38) | Nerealizovani dobitci/gubici po osnovu finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju | Ostale rezerve (emisiona premija, zakonske i statutarne rezerve, zaštita gotovinskih tokova) | Akumulirani neraspoređeni dobitak/nepokriveni gubitak | UKUPNO | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. Stanje na dan 01.01.2010. godine | 901 | 794.070 | 0 | 0 | 5.449 | -11.557 | 787.962 | 0 | 787.962 |
| 2. Efekti promjena u računov. politikama | 902 | | | | | | | | |
| 3. Efekti ispravke grešaka | 903 | | | | | | | | |
| 4. Ponovno iskazano stanje na dan 01.01.2010. godine (901±902±903) | 904 | 794.070 | 0 | 0 | 5.449 | -11.557 | 787.962 | 0 | 787.962 |
| 5. Efekti revalorizacije materijalnih i nematerijalnih sredstava | 905 | | | | | | | | |
| 6. Nerealizovani dobitci/gubici po osnovu preračuna finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju | 906 | | | | | | | | |
| 7. Kursne razlike nastale po osnovu preračuna finansijskih izvještaja u drugu funkcionalnu valutu | 907 | | | | | | | | |
| 8. Neto dobitak / gubitak perioda iskazan u bilansu uspjeha | 908 | | | | | 39.828 | 39.828 | 0 | 39.828 |
| 9. Neto dobitci / gubici perioda priznati direktno u kapitalu | 909 | | | | | | | | |
| 10. Objavljene dividende i drugi vidovi raspodjele dobiti i pokriće gubitka | 910 | | | | 5.449 | -5.449 | 0 | 0 | 0 |
| 11. Emisija akcijskog kapitala i drugi vidovi povećanja ili smanjenje osnovnog kapitala | 911 | | | | | | | | |
| 12. Stanje na dan 31.12.2011. godine (904±905±906±907±908±909-910+911) | 912 | 794.070 | 0 | 0 | 0 | 33.720 | 827.790 | 0 | 827.790 |



| | | | | | | | | | |
|---|------------|----------------|----------|----------|--------------|---------------|----------------|----------|----------------|
| 13. Efekti promjena u računov. politikama | 913 | | | | | | | | |
| 14. Efekti ispravke grešaka | 914 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Ponovno iskazano stanje na dan 01.01.2012. godine (912±913±914) | 915 | 794.070 | 0 | 0 | 0 | 33.720 | 827.790 | 0 | 827.790 |
| 16. Efekti revalorizacije materijalnih i nematerijalnih sredstava | 916 | | | | | | | | |
| 17. Nerealizovani dobitci/gubici po osnovu preračuna finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju | 917 | | | | | | | | |
| 18. Kursne razlike nastale po osnovu preračuna finansijskih izvještaja u drugu funkcionalnu valutu | 918 | | | | | | | | |
| 19. Neto dobitak / gubitak perioda iskazan u bilansu uspjeha | 919 | | | | | 48.083 | 48.083 | 0 | 48.083 |
| 20. Neto dobitci / gubici perioda priznati direktno u kapitalu | 920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. Objavljene dividende i drugi vidovi raspodjele dobiti i pokriće gubitka | 921 | | | | 1.991 | -1.991 | | | |
| 22. Emisija akcijskog kapitala i drugi vidovi povećanja ili smanjenje osnovnog kapitala | 922 | | | | | | | | |
| 23. Stanje na dan 31.12.2012. godine (915±916±917±918±919±920-921+922) | 923 | 794.070 | 0 | 0 | 1.991 | 79.812 | 875.873 | 0 | 875.873 |

NAPOMENE UZ IZVJEŠTAJ

1. PRAVNI I DRUGI OSNOVI

1.1 U skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji Republike Srpske, Društvo je obavezno da izvrši reviziju finansijskih izvještaja.

1.2. Odgovorna lica za sastavljanje finansijskih izvještaja su:

1. Đekić Rajko, direktor.
2. Sanda Ostojić, lice sa licencom.

1.3. Dokumentacija revizije su finansijski izvještaji Društva (bilans stanja, bilans uspjeha, bilans novčanih tokova, izvještaj o promjenama na kapitalu), bruto bilans, popisne liste, odluke organa upravljanja i rukovođenja, poslovna dokumentacija, izvještaji, zapisnici o kontroli, normativna akta, izvod iz sudskog registra, drugi dokazi i objašnjenja koja su revizoru stavljena na raspolaganje.

1.4. Dokumentaciju i podatke prezentovao Đekić Slađan.

1.5. Finansijsko knjigovodstvo vodi se po programu za obradu podataka i obuhvata sve bitne elemente za analitičko i sintetičko sagledavanje poslovnih promjena.

2. OSNOVNI PODACI O DRUŠTVU

Trgovačko preduzeće „Tekom“ a.d. Teslić je osnovano 1992. godine kao Dioničarsko trgovačko društvo “Tekom“ sa p.o. Teslić.

Transformacija Društva u skladu sa Zakonom o privatizaciji državnog kapitala u preduzećima okončana je registracijom Trgovačkog preduzeća „Tekom“ akcionarsko društvo Teslić kod Osnovnog suda u Banjoj Luci 28.09.2001. godine.

Kod Osnovnog suda u Doboju, Društvo je upisano u sudski registar 15.12.2003. godine pod oznakom i brojem upisnika suda U/I 1169/03, broj registarskog uložka suda 1-5124-00 a povećanje osnovnog kapitala Društva registrovano kod istog suda 05.02.2008. godine pod oznakom i brojem upisnika suda U/I 085-0-REG-09-000 610.

Osnovna djelatnost Društva trgovina na veliko i malo ostvaruje se u dva veleprodajna skladišta i četiri maloprodajna objekta u Tesliću.

Prema pregledu sa internet stranice Centralnog registra hartija od vrijednosti Republike Srpske (www.crhovrs.org) Banja Luka struktura akcijskog kapitala na 31.12.2012. godine je sljedeća:

| R/b | Opis | % učešća |
|--------------------|--|---------------|
| 1. | Đekić Rajko | 38,05 |
| 2. | PREF a.d. Banja Luka | 3,86 |
| 3. | Đukić Jevto | 3,71 |
| 4. | Fond za restituciju RS a.d. Banja Luka | 1,93 |
| 5. | Jorgić Zoran | 1,41 |
| 6. | Đekić Ljubo | 0,92 |
| 7. | Buzak Vlado | 0,70 |
| 8. | Popović Milan | 0,67 |
| 9. | Sekulić Branko | 0,67 |
| 10. | Ostali | 48,08 |
| U k u p n o | | 100,00 |

Ukupan broj akcionara Društva na dan 31.12.2012. godine je 365.

Nominalna vrijednost akcije je 1 KM.

Direktor Društva je Đekić Rajko, a predsjednik Upravnog odbora je Josipović Bosiljka.

Društvo je uskladilo Statut sa novom klasifikacijom djelatnosti, a registracija usklađivanja djelatnosti kod nadležnog suda i Republičkog zavoda za statistiku je u toku.

- Sjedište Trgovačkog preduzeća „Tekom“ a.d. Teslić je u Tesliću, ulica Kralja Petra I bb.
- Matični broj: 1760190
- Šifra djelatnosti: 52120
- IB 4401289720005
- IB PDV 401289720005.

U periodu od 01.01. do 31.12.2012. godine bilo je zaposleno 32 radnika, a u 2011. godini 30 radnika na osnovu sati rada.

2.1. Osnove za sastavljanje i prezentaciju finansijskih izvještaja

Finansijski izvještaji su sastavljeni za period koji se završava na dan 31.12.2012. godine i izraženi su u konvertibilnim markama (KM). Uporodne podatke predstavljaju revidirani finansijski izvještaji za period koji se završavao na dan 31.12.2011. godine.

Društvo je u sastavljanju ovih finansijskih izvještaja primjenjivalo računovodstvene politike obrazložene u napomeni 3 uz finansijske izvještaje, koje su zasnovane na računovodstvenim i poreskim propisima Republike Srpske.

Društvo vodi evidenciju i sastavlja finansijske izvještaje u skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 36/09 i 52/11) i ostalom primjenjivom zakonskom regulativom u Republici Srpskoj i BiH.

U skladu sa Zakonom, pravna lica u Republici Srpskoj treba da sastave i prezentuju finansijske izvještaje u skladu sa relevantnim zakonskim i profesionalnim regulativama, koje podrazumijevaju Međunarodne računovodstvene standarde (IAS), Međunarodne standarde finansijskog izvještavanja (IFRS), Međunarodne standarde finansijskog izvještavanja za male i srednje entitete (IFRS for SMEs), Kodeks etike za profesionalne računovođe i prateća uputstva, objašnjenja i smjernice koje donosi Odbor za međunarodne računovodstvene standarde (IASB) i sva prateća uputstva, objašnjenja i smjernice koje donosi Međunarodna federacija računovođa (IFAC).

Pored toga, priloženi finansijski izvještaji su sastavljeni u formatu propisanom Pravilnikom o sadržini i formi obrazaca finansijskih izvještaja za privredna društva, zadruge, druga pravna lica i preduzetnike („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 84/09 i 120/11) i Pravilnikom o sadržini i formi obrasca Izvještaja o promjenama na kapitalu („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 84/09).

2.2 Korišćenje procjenjivanja

Prezentacija finansijskih izvještaja zahtijeva od rukovodstva korišćenje najboljih mogućih procjena i razumnih pretpostavki, koje imaju efekta na prezentovane vrijednosti sredstava i obaveza i objelodanjivanje potencijalnih sredstava i obaveza na dan sastavljanja finansijskih izvještaja, kao i prihoda i rashoda u toku izvještajnog perioda. Ove procjene i pretpostavke su zasnovane na informacijama raspoloživim na dan sastavljanja finansijskih izvještaja, a budući stvarni rezultati mogu se razlikovati od procijenjenih iznosa.

Izvještaji su rađeni na bazi istorijskog troška.

3. RAČUNOVODSTVENE POLITIKE

3.1. Poslovni prihodi

Priznavanje prihoda se vrši razgraničavanjem na periode u kojima su nastali, ako se mogu pouzdano izmjeriti i imaju zadovoljavajući stepen izvjesnosti naplate. Prihodi su prikazani po fakturnoj vrijednosti, odnosno naplaćenim iznosima umanjenim za date popuste, porez i druge dažbine.

3.2. Poslovni rashodi

Poslovni rashodi su smanjenja ekonomskih koristi u obračunskom periodu odlivom sredstava ili stvaranjem obaveza, a priznaju se uz kriterije: da ih je moguće pouzdano izmjeriti, da imaju direktnu povezanost sa prihodima (načelo sučeljavanja prihoda i rashoda), te da nema osnova da se razgraničavaju na više slijedećih obračunskih perioda.

3.3. Ispravka vrijednosti potraživanja

Društvo primjenjuje odredbe Zakona o računovodstvu i reviziji Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 36/09 i 52/11) i Računovodstvene standarde u pogledu procjenjivanja i naplativosti potraživanja. Potraživanja koja po procjeni uprave nisu naplativa, otpisuju se na teret ostalih rashoda.

3.4. Preračunavanje sredstava i obaveza u stranim sredstvima plaćanja

Pozicije sredstava i obaveza u stranim sredstvima plaćanja su iskazane u konvertibilnim markama po zvaničnom kursu na dan bilansiranja. Poslovne promjene u stranim sredstvima plaćanja tokom godine preračunavaju se u konvertibilne marke po zvaničnom kursu na dan promjene, a nastale pozitivne i negativne kursne razlike priznaju se u bilansu uspjeha.

3.5. Porezi i doprinosi

Tekući porez na dobitak

Tekući porez na dobit predstavlja iznos koji se obračunava i plaća u skladu sa Zakonom o prezu na dobit („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 91/06), koji se primjenjuje od 1. januara 2007. godine. Tekući porez na dobit predstavlja iznos koji se obračunava primjenom propisane poreske stope od 10% na osnovicu utvrđenu poreskim bilansom, koju predstavlja iznos dobitaka prije oporezivanja po odbitku efekata usklađivanja prihoda i rashoda u skladu sa poreskim propisima Republike Srpske. Poreski propisi Republike Srpske ne predviđaju mogućnost da se poreski gubici iz tekućeg perioda mogu koristiti kao osnova za povrat poreza plaćenog u prethodnim periodima. Gubici iz tekućeg perioda iskazani u poreskom bilansu mogu se koristiti za umanjene poreske osnovice budućih obračunskih perioda ali ne duže od pet godina.

Odloženi porez na dobitak

Odloženi porez na dobitak se obračunava utvrđivanjem obaveza, u bilansu stanja, za privremene razlike proizašle iz razlike između poreske osnovice potraživanja i obaveza u bilansu stanja i njihove knjigovodstvene vrijednosti. Odložene poreske obaveze se priznaju za sve oporezive privremene razlike. Odložena poreska potraživanja se priznaju za sve odbitne privremene razlike i efekte poreskih gubitaka i poreskih kredita, koji se mogu prenositi u naredne fiskalne periode, u kojima će vjerovatno postojati oporezivi dobitak od kojeg se prenijeti gubitak i krediti mogu umanjiti.

Porezi i doprinosi koji ne zavise od rezultata

Porezi i doprinosi koji ne zavise od rezultata poslovanja predstavljaju plaćanja prema važećim republičkim i opštinskim propisima radi finansiranja raznih komunalanih i republičkih potreba. Evidentiraju se u okviru ostalih poslovnih rashoda.

Porez na dodatu vrijednost

Zakonom o porezu na dodatu vrijednost („Službeni list BiH“ broj 9/05), od 1. januara 2006. godine, uvedena je obaveza i regulisan sistem obračuna i plaćanja poreza na dodatu vrijednost (PDV) na teritoriji Bosne i Hercegovine, čime je zamijenjen sistem oporezivanja primjenom poreza na promet proizvoda i usluga.

3.6. Stalna sredstva

Osnovna sredstva

Pod osnovnim sredstvima smatraju se nekretnine, postrojenja i oprema i druga stalna materijalna sredstva čiji je očekivani korisni vijek upotrebe duži od jedne godine. Osnovna sredstva se iskazuju po nabavnoj, odnosno nadoknadivoj vrijednosti umanjenoj za akumulisanu amortizaciju obračunatu u periodu korištenja sredstava.

Početno priznavanje osnovnih sredstava izvršeno u skladu sa Zakonom o privatizaciji prilikom izrade početnog bilansa stanja 30. juna 1998. godine.

Nabavnu vrijednost čini vrijednost po fakturi dobavljača, uvećana za zavisne troškove po osnovu nabavke i troškova dovođenja u stanje funkcionalne ispravnosti.

Nadoknativa vrijednost osnovnih sredstava utvrđuje se testom na obezvrijeđenost.

Dobit koja nastane prilikom otuđivanja osnovnih sredstava knjiži se u korist ostalih prihoda, a gubitak na teret ostalih rashoda.

Nematerijalna ulaganja

Nematerijalna ulaganja predstavljaju trajno pravo korištenja zemljišta iskazano u skladu sa Zakonom o privatizaciji prilikom izrade početnog bilansa stanja a na osnovu cijena utvrđenih od ovlaštenog organa skupštine opštine na čijoj se teritoriji nalazi zemljište.

Patenti i licence priznaju se po trošku nabavke umanjemom za ispravku vrijednosti i gubitke od obezvređenja vrijednosti.

3.7. Amortizacija

Amortizacija osnovnih sredstava obračunava se po stopama koje su dobijene na osnovu procjene preostalog vijeka korištenja nabavne i procijenjene vrijednosti osnovnih sredstava. Amortizacija se obračunava na osnovicu koju čini nabavna odnosno procijenjena vrijednost osnovnih sredstava.

Primijenjene stope amortizacije za glavne kategorije osnovnih sredstava:

| | |
|-------------------------|--------------|
| Građevinski objekti | 1,5 – 1.8 % |
| Motorna vozila | 12.5% |
| Oprema | 7,0 – 20,0 % |
| Računarska oprema | 15,0 % |
| Kancelarijski namještaj | 8,0% |

3.8. Zalihe

Zalihe materijala, goriva i maziva, rezervnih dijelova, alata, inventara, HTZ opreme, ambalaže i auto guma priznaju se po trošku nabavke ili po neto prodajnoj vrijednosti, u zavisnosti koja je od ovih vrijednosti niža. Nabavna vrijednost uključuje vrijednost po fakturi dobavljača, transportne i zavisne troškove.

Otpis zaliha inventara, rezervnih dijelova, ambalaže i drugo, za predmete čiji je procijenjeni vijek upotrebe do godinu dana, vrši se jednokratnim otpisom prilikom stavljanja u upotrebu.

Otpis inventara, autoguma, i slično, čiji je procijenjeni vijek upotrebe preko godinu dana vrši se metodom kalkulativnog otpisa, najduže u periodu od tri godine.

Zalihe trgovačke robe priznaju se po nabavnoj ili neto prodajnoj vrijednosti, u zavisnosti koja je od ovih vrijednosti niža.

Zalihe čija je neto prodajna cijena ispod nabavne cijene svode se na neto prodajnu cijenu primjenom metode „stavka po stavka“.

Ispravka vrijednosti zaliha po osnovu svođenja nabavne na nižu neto prodajnu cijenu priznaje se u bilansu uspjeha u okviru pozicije dugih poslovnih rashoda.

3.9. Dugoročna rezervisanja

Dugoročna rezervisanja predstavljaju obaveze za pokriće troškova i rizika proisteklih iz prethodnog poslovanja koji će se pojaviti u narednim godinama, a odnose se na:

- rezervisanja za troškove u garantnom roku po osnovu prodatih učinaka za koje je obračunat prihod u punom iznosu,
- rezervisanja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava,
- rezervisanja za zadržane kaucije i depozite,
- rezervisanja za troškove restrukturiranja,
- rezervisanja za naknade i druge beneficije zaposlenih i
- ostala rezervisanja za vjerovatne troškove.

Ova rezervisana Društvo procjenjuje na bazi stvarno očekivanih troškova, a ukida ih u momentu nastanka troškova koji terete rezervisanje. Neiskorištena dugoročna rezervisanja za pokriće troškova ukidaju se u korist ostalih prihoda.

3.10. Potraživanja po osnovu prodaje

Potraživanja po osnovu prodaje obuhvataju sva nenaplaćena potraživanja za izvršene isporuke proizvoda i usluga poslovnim partnerima.

3.11 Obaveze

Obaveze se priznaju u visini nominalne vrijednosti po dokumentaciji povjerilaca, a na osnovu izvršene poslovne ili finansijske transakcije.

3.12. Gotovina i ekvivalenti gotovine

Gotovina i ekvivalenti gotovine sastoje se od novca u blagajni i novca na bankovnim računima, a priznaju se po nominalnoj vrijednosti.

4. NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE

4.1. Nekretnine, postrojenja i oprema

u KM

| Opis | Zemljište | Građevinski objekti | Postrojenja i oprema | Ukupno |
|---|-----------|---------------------|----------------------|-----------|
| Nabavna vrijednost: | | | | |
| Stanje na početku godine | 209.945 | 939.785. | 350.973 | 1.500.703 |
| Povećanja: | | | | |
| Nove nabavke | - | - | 49.833 | 49.833 |
| Procjena i revalorizacija | - | - | - | - |
| Smanjenja: | | | | |
| Rashod, prodaja i drugo | - | - | 67.149 | 67.149 |
| Stanje na kraju godine | 209.945 | 939.785 | 333.657 | 1.483.387 |
| Kumulirana ispravka vrijednosti: | | | | |
| Stanje na početku godine | - | 259.393 | 149.795 | 409.188 |
| Povećanja: | | | | |
| Amortizacija | - | 15.554 | 44.532 | 60.086 |
| Procjena | - | - | - | - |
| Smanjenja: | | | | |
| Kumulirana ispravka u otuđenju | - | - | 56.409 | 56.409 |
| Stanje na kraju godine | - | 274.947 | 137.918 | 412.865 |
| Neto sadašnja vrijednost: | | | | |
| 31.12.2012. godine | 209.945 | 664.838 | 195.739 | 1.070.522 |
| 31.12.2011. godine | 209.945 | 680.392 | 201.178 | 1.091.515 |

- Povećanje vrijednosti opreme:

u KM

| Naziv sredstva | Osnov povećanja | Nabavna vrijednost | Ispravka vrijednosti | Sadašnja vrijednost |
|-------------------------|-----------------|--------------------|----------------------|---------------------|
| Oprema | Nabavka | 46.265 | - | 46.265 |
| Namještaj i inventar | Nabavka | 150 | - | 150 |
| Računarska mreža i IPIS | Nabavka | 3.418 | - | 3.418 |
| U k u p n o | | 49.833 | - | 49.833 |

- Smanjenje vrijednosti opreme

u KM

| Naziv sredstva | Osnov smanjenja | Nabavna vrijednost | Ispravka vrijednosti | Sadašnja vrijednost |
|----------------------|------------------------|--------------------|----------------------|---------------------|
| Postrojenja i oprema | Rashodovanje i prodaja | 67.149 | 56.409 | 10.740 |

4.2 Zalihe, stalna sredstva i sredstva obustavljenog poslovanja namijenjena prodaji

u KM

| Opis | 31.12.2012. godine | 31.12.2011. godine |
|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1. Zalihe robe | 711.903 | 648.028 |
| 2. Zalihe bruto - ukupno | 711.903 | 648.028 |
| 3. Ispravka vrijednosti zaliha | 148.046 | 139.649 |
| 4. Zalihe, neto (2-3) | 563.857 | 508.379 |

4.3. Kratkoročna potraživanja i plasmani

u KM

| Opis | Kupci u zemlji | Druga kratkoročna potraživanja | Ukupno |
|--|-------------------|-----------------------------------|----------------|
| Bruto stanje na početku godine | 40.512 | 885 | 41.397 |
| Bruto stanje na kraju godine | 136.802 | 885 | 137.687 |
| Ispravka vrijednosti na početku godine | 0 | 0 | 0 |
| Ispravka vrijednosti na kraju godine | 0 | 0 | 0 |
| NETO STANJE | | | |
| 31.12.2012. godine | 136.802 | 885 | 137.687 |
| 31.12.2011. godine | 40.512 | 885 | 41.397 |

Potraživanja od većih kupaca u zemlji na dan 31.12.2012. godine

| R/b | Opis | Iznos (u KM) |
|--------------------|-------------------------------|----------------|
| 1. | Nikolić Teslić | 28.471 |
| 2. | UNUTAS Teslić | 9.294 |
| 3. | ZTC Banja Vrućica Teslić | 56.948 |
| 4. | DELTA Despić Teslić | 3.472 |
| 5. | STR ŠUIĆ-PROMET Teslić Čečava | 7.734 |
| 6. | U.P.U. SZ ILIĆ AS | 3.585 |
| 6. | STR BLIC Teslić | 4.935 |
| 9. | Ostali kupci | 22.363 |
| U k u p n o | | 136.802 |

Potraživanja potvrđena usaglašavanjem prometa i otvorenih stavki.

4.4. Gotovinski ekvivalenti i gotovina

u KM

| Opis | 31.12.2012. godine | 31.12.2011. godine |
|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1. Poslovni račun - domaća valuta | 1.742 | 4.460 |
| 2. Blagajna - domaća valuta | 29.099 | 33.515 |
| Ukupno (1 do 2) | 30.841 | 37.975 |

4.5. PDV i aktivna vremenska razgraničenja
u KM

| Opis | 31.12.2012. godine | 31.12.2011. godine |
|---|-----------------------|-----------------------|
| 1. PDV u primljenim fakturama | 91 | 204 |
| 2. Ostala aktivna vremenska razgraničenja | 431 | 360 |
| Ukupno | 522 | 564 |

KAPITAL
4.6. Struktura kapitala
u KM

| Opis | 31.12.2012. godine | 31.12.2011. godine |
|---|-----------------------|-----------------------|
| 1. Akcijski kapital | 794.070 | 794.070 |
| I Osnovni kapital | 794.070 | 794.070 |
| 2. Zakonske rezerve | 1.991 | 0 |
| II Rezerve | 1.991 | 0 |
| 1 Neraspoređeni dobitak ranijih godina | 31.729 | 0 |
| 2. Neraspoređeni dobitak tekuće godine | 48.083 | 39.828 |
| III Neraspoređeni dobitak (1 do 2) | 79.812 | 39.828 |
| 1. Gubitak ranijih godina | 0 | 6.107 |
| IV Gubitak do visine kapitala | 0 | 6.107 |
| Kapital (I do IV) | 875.873 | 827.791 |

4.7. Dugoročne obaveze
u KM

| Opis | 31.12.2012. godine | 31.12.2011. godine |
|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1. Dugoročni krediti u zemlji | 3.050 | 15.335 |
| Dugoročne obaveze | 3.050 | 15.335 |

Dugoročne obaveze u iznosu 3.050. KM odnose se na stanje 31.12.2012. godine po dugoročnom kreditu Raiffeisen bank d.d. BiH odobrenom 2007. godine na rok od 4 godine i 8 mjeseci uz varijabilnu kamatnu stopu na bazi dvanaestomjesečnog EURIBOR-a uvećenog za 3,89% na godišnjem nivou.

4.8. Kratkoročne obaveze

| Opis | <i>u KM</i> | |
|--|-----------------------|-----------------------|
| | 31.12.2012. godine | 31.12.2011. godine |
| 1. Kartkoročni krediti | 89.742 | 35.366 |
| 2. Dio dugoročnih finansijskih obaveza koji za plaćanje dospijevaju u periodu do godinu dana | 12.285 | 74.785 |
| I Kratkoročne finansijske obaveze (1 do 2) | 102.027 | 110.151 |
| 1. Ostali dobavljači | 740.857 | 664.990 |
| II Obaveze iz poslovanja | 740.857 | 664.990 |
| III Obaveze iz specifičnih poslova | 9.346 | 10.549 |
| IV Obaveze za zarade i naknade zarada | 31.596 | 27.793 |
| V Druge obaveze | 6.797 | 6.680 |
| VI Porez na dodatu vrijednost | 15.500 | 2.856 |
| VII Obaveze za ostale poreze, doprinose i druge dažbine | 9.984 | 8.215 |
| VIII Obaveze za porez na dobitak | 8.398 | 5.470 |
| Kratkoročne obaveze (I do VIII) | 924.505 | 836.704 |

Kratkoročne finansijske obaveze u iznosu 102.027 KM na dan 31.12.2012. godine odnose se na:

- kratkoročni revolving kredit Raiffeisen bank d.d. BiH u iznosu 89.742 KM i
- dio dugoročnih finansijskih obaveza u iznosu 12.285 KM koji za plaćanje dospijeva u periodu do godinu dana.

Obaveze prema većim dobavljačima u zemlji na dan 31.12.2012. godine

| R/b | Opis | Iznos (u KM) |
|--------------------|-----------------------------|----------------|
| 1. | Mepas Široki Brijeg | 21.142 |
| 2. | Lukas – Nakić Široki Brijeg | 25.390 |
| 3. | Fratello Banja Luka | 18.008 |
| 4. | Dukat Banja Luka | 19.553 |
| 5. | AS Jelah | 26.959 |
| 6. | Planet Posušje | 20.816 |
| 8. | Perspektiva doo Banja Luka | 18.088 |
| 9. | Ataco doo Laktaši | 26.981 |
| 10. | Ostali dobavljači | 563.920 |
| U k u p n o | | 740.857 |

Obaveze iz poslovanja u iznosu 740.857 KM na dan 31.12. 2012. godine odnose se na obaveze prema dobavljačima priznate u visini nominalne vrijednosti po dokumentaciji povjerilaca.

Obaveze za zarade i naknade zarada 31.12.2012. godine u iznosu 31.596 KM odnose se na obračunate neisplaćene bruto zarade u 2012. godini.

4.9. Poslovni prihodi
u KM

| Opis | 31.12.2012. godine | 31.12.2011. godine |
|---|-----------------------|-----------------------|
| 1. Prihodi od prodaje robe na domaćem tržištu | 4.913.819 | 4.156.590 |
| I Prihodi od prodaje robe - ukupno (1) | 4.913.819 | 4.156.590 |
| 1. Prihodi od prodaje učinaka na domaćem tržištu | 42.304 | 22.956 |
| II Prihodi od prodaje učinaka – ukupno (1) | 42.304 | 22.956 |
| III Ostali poslovni prihodi | 3.362 | 28.111 |
| Poslovni prihodi (I do III) | 4.959.485 | 4.207.657 |

4.10. Ostali prihodi
u KM

| Opis | 31.12.2012. godine | 31.12.2011. godine |
|---|-----------------------|-----------------------|
| 1. Dobici po osnovu prodaje nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja i opreme | 4.759 | 8.500 |
| 2. Viškovi, izuzimajući viškove zaliha učinaka | 27 | 57 |
| 3. Prihodi od smanjenja obaveza, ukidanja neiskorištenih rezervisanja i ostali nepomenuti prihodi | 16.025 | 16.643 |
| V Ostali prihodi (1 do 3) | 20.811 | 25.200 |

4.11. Finansijski prihodi
u KM

| Opis | 31.12.2012. godine | 31.12.2011. godine |
|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1. Prihodi od kamata | 8 | 16 |
| Finansijski prihodi | 8 | 16 |

4.12. Poslovni rashodi
u KM

| Opis | 31.12.2012. godine | 31.12.2011. godine |
|--|-----------------------|-----------------------|
| 1. Nabavna vrijednost prodate robe | 4.321.347 | 3.657.196 |
| 2. Troškovi materijala | 53.043 | 48.460 |
| 3. Troškovi bruto zarada i bruto naknada zarada | 368.986 | 320.644 |
| 4. Ostali lični rashodi | 159 | 1.241 |
| 5. Troškovi proizvodnih usluga | 37.394 | 27.801 |
| 6. Troškovi amortizacije | 60.087 | 50.852 |
| 7. Nematerijalni troškovi (bez poreza i doprinosa) | 30.717 | 29.838 |
| 8. Troškovi poreza | 15.959 | 13.669 |
| 9. Troškovi doprinosa | 363 | 321 |
| Poslovni rashodi (1 do 9) | 4.888.055 | 4.150.022 |

Troškovi materijala u 2012. godini odnose se na:

| Opis | Iznos (u KM) |
|-------------------------------|---------------|
| Troškove režijskog materijala | 14.840 |
| Troškove goriva i energije | 38.203 |
| U k u p n o | 53.043 |

Troškovi proizvodnih usluga u 2012. godini odnose se na:

| Opis | Iznos (u KM) |
|-------------------------------|---------------|
| Troškove transportnih usluga | 5.164 |
| Troškove usluga održavanja | 17.458 |
| Troškove zakupa | 13.200 |
| Troškove reklame i propagande | 495 |
| Troškove ostalih usluga | 1.077 |
| U k u p n o | 37.394 |

Troškovi amortizacije u 2012. godini odnose se na:

| Opis | Iznos (u KM) |
|------------------------------------|---------------|
| Amortizaciju građevinskih objekata | 15.554 |
| Amortizaciju opreme | 44.532 |
| U k u p n o | 60.086 |

Nematerijalni troškovi (bez poreza i doprinosa) u 2012. godini odnose se na:

| Opis | Iznos (u KM) |
|-------------------------------|---------------|
| Troškove neproizvodnih usluga | 14.987 |
| Troškove reprezentacije | 1.198 |
| Troškove premije osiguranja | 5.902 |
| Troškove platnog prometa | 4.707 |
| Troškove članarina | 1.524 |
| Ostale nematerijalne troškove | 2.399 |
| U k u p n o | 30.717 |

4.13. Ostali rashodi

u KM

| Opis | 31.12.2012. godine | 31.12.2011. godine |
|---|-----------------------|-----------------------|
| 1. Manjkovi, izuzimajući manjkove zaliha materijala | 3.923 | 645 |
| 2. Rashodi po osnovu rashodovanja zaliha materijala i robe i ostali rashodi | 26.845 | 25.281 |
| Ostali rashodi (1 do 2) | 30.768 | 25.926 |

4.14. Finansijski rashodi

u KM

| Opis | 31.12.2012. godine | 31.12.2011. godine |
|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1. Rashodi kamata | 7.255 | 11.628 |
| Finansijski rashodi | 7.255 | 11.628 |

4.15. Sudski sporovi

Po izjavi rukovodstva, Društvo u svojstvu tužioca ili tužene strane, na dan 31.12.2012. godine, ne vodi sudske sporove kod nadležnih sudova

4.16. Povezana lica

U finansijskim izvještajima za 2012. godinu Društvo nije imalo transakcija i salda računa prema zahtjevima MRS 24 - Objavljivanja o povezanim stranama.

4.17. Poreski rizici

Republika Srpska i Bosna i Hercegovina trenutno imaju više zakona koji regulišu razne poreze uvedene od strane nadležnih organa. Porezi koji se plaćaju uključuju porez na dodatu vrijednost, porez na dobit i poreze na plate (obavezne poreze), zajedno sa drugim porezima. Pored toga, zakoni kojima se regulišu ovi porezi nisu bili primjenjivani duže vrijeme za razliku od razvijenijih tržišnih privreda, dok su propisi kojim se vrši implementacija ovih zakona često nejasni ili ne postoje. Shodno tome, u pogledu pitanja vezanih za poreske zakone ograničen je broj slučajeva koji se mogu koristiti kao primjer. Često postoje razlike u mišljenju među državnim ministarstvima i organizacijama vezano za pravnu interpretaciju zakonskih odredbi što može dovesti do neizvjesnosti i sukoba interesa. Poreske prijave, zajedno sa drugim oblastima zakonskog regulisanja (na primjer, pitanja carina i devizne kontrole) su predmet pregleda i kontrola od više ovlašćenih organa kojima je zakonom omogućeno propisivanje jako strogih kazni i zateznih kamata.

Tumačenje poreskih zakona od strane poreskih vlasti u odnosu na transakcije i aktivnosti Društva mogu se razlikovati od tumačenja rukovodstva. Kao rezultat iznjetog, transakcije mogu biti osporene od strane poreskih vlasti i Društvu može biti određen dodatni iznos poreza, kazni i kamata. Ove činjenice utiču da poreski rizik u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini bude značajniji od onog u zemljama sa razvijenijim poreskim sistemom.

4.17. Naknadni događaji

Prema izjavi rukovodstva Društva, nema događaja koji bi zahtijevali dodatna objelodanjivanja u odnosu na podatke objavljene u finansijskim izvještajima na dan 31.12.2012. godine